



Leeto



Mantswe a sebediswang haholo

thabile

Gauteng

Modumo

ts (tsa, tsamaya, itokisetsa, tseba)



Dibuka tsa Mophato wa Motheo tse
theoseditsweng boemong bo tlase

Di phatlaladitswe ka 2012 ke Molteno Institute for Language and Literacy

E thehilwe ho ya ka dibuka tse tshheditsweng
ka ditjhelete ke Zenex Foundation



*** Leeto

- Mohlophisi: **Jenny Katz**
- Baqapi ba pale: **Jenny Katz le Mirna Lawrence**
- Mosebetsi: **Jenny Katz**
- Setsebi sa puo ya Sesotho: **Mmasibidi Setaka**
- Seakanyi: **Pinkie Wilson**
- Boakanyi le boqapi: **Resolution**



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives (CC
BY-NC-ND) 4.0 International Licence

Disclaimer: You are free to download and
share this work as long as you attribute the
Molteno Institute for Language and Literacy,
but you may not change this work in any way
or use it commercially.

© 2012 Molteno Institute for Language and Literacy



ISBN 978-1-775800-57-6

Leeto





Ke a tsamaya hosane.
Ke itokisetsa leeto la ka.
Ke na le tekete ya leeto.
Ke rata ho eta. Ke thabile!



Ke a tsamaya hosane.
Ke tseba ho paka diaparo tsa ka.
Ke na le tekete ya leeto.
Ke rata ho eta. Ke thabile!



Ke a tsamaya hosane.
Ke tseba ho paka bete ya ka
ya kerekete.
Ke na le tekete ya leeto.
Ke rata ho eta. Ke thabile!



Ke a tsamaya hosane.
Ke itokisetsa leeto la ka.
Ke na le tekete ya leeto.
Ke rata ho eta. Ke thabile!



Ke a tsamaya hosane.
Ke itokisetsa leeto la ka.
Ke na le tekete ya leeto.
Ke rata ho eta. Ke thabile!



Re a tsamaya.
Re tsamaya ka terene ya Gauteng.
Re na le ditekete tsa leeto la rona.
Re rata ho eta. Re thabile!



Re a ya. Re ya hole.
Re ya ka sefofane!
Re rata ho eta.
Re thabile haholo!

MOSEBETSI

Kgetha polelo e ho A kapa e ho B o e bapise le setshwantsho ka seng.

A Ke reka tekete.

1.



3.



5.



7.



9.



B Ha ke reka tekete.

2.



4.



6.



8.



10.



Dibuka tsa **Vula Bula** di ikgethile mme buka ka nngwe e hlaha dipuong tsa Afrika Borwa tsa setso, hape e akantswe ho latela tswelopele ya tlhaho le ditlhoko tse itseng tsa dithuto tsa puo eo.



Kgato ya ★ (8)

Jo!
Rala o sehe
Bidika
Bala
Baleha!
Robala
Mamela
O se ke!

Kgato ya ★★ (5)

Konomaka
Monehelo
Lehae
Ntate o na le Pule
Seba

Kgato ya ★★★ (8)

Ke la mang lebidi le?
Leeto
Fesetere e thubehile!
Thusa!
O kae Palesa?
Re bapala mokoko
Bohobe bo joweng
Leino

Kgato ya ★★★★★ (5)

Lelapa le reka diaparo
Sehwete se sehlo
Moya le Letsatsi
Bolokela hosane
Takatso tse tharo

Kgato ya ★★★★★ (6)

Sopo ya lejwe
Mmutla le sekolopata
Tau le tweba
Ho baka le nkgono
Toropo ya haeso
Afrika Borwa ya rona

Dibuka tsena di fana ka menyetla e mengata ya ho bala ka sehlopha, ho tataiswa, ho bala ka bobedi le ho bala ka bongwe hore ba utlwisise medumo le mantšwe a sebediswang haholo kapa maano a ho sheba le ho bua. Dipolelo tse bonolo le mantšwe a tlwaelehileng a dumella tswelo pele ya ho bala. Ditšhwantšho tse bohehang, tse hlakileng di etsa hore ba utlwisise ha bonolo.

SESOTHO